

Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), March 2010.

PARAMETER	Flow	Temperature	Boron	Specific Conductance	Selenium (total)	Selenium (total) Load
DATA						
SOURCE	USBR	USBR	CVRWQCB	CVRWQCB	CVRWQCB	Computed
UNITS	cfs	°C	mg/L	µS/cm	µg/L	lbs
Mar-01-2010	35	15.2	8.5	4,660	48.4	9.2
Mar-02-2010	43	15.3	8.6	4,700	41.8	9.7
Mar-03-2010	46	14.1	8.0	4,870	46.0	11.4
Mar-04-2010	48	13.9	8.6	5,180	51.6	13.3
Mar-05-2010	53	14.1	8.1	4,910	46.6	13.3
Mar-06-2010	49	14.0	8.0	4,790	45.4	11.9
Mar-07-2010	45	14.7	8.1	4,590	49.3	12.0
Mar-08-2010	44	14.7	8.3	4,900	56.7	13.5
Mar-09-2010	41	13.7	8.5	4,850	56.2	12.5
Mar-10-2010	39	13.4	8.5	5,170	59.8	12.5
Mar-11-2010	40	13.6	8.5	4,970	55.9	12.1
Mar-12-2010	39	13.8	8.0	4,720	48.0	10.1
Mar-13-2010	36	13.3	8.5	4,800	49.0	9.4
Mar-14-2010	30	12.7	8.7	4,890	46.2	7.6
Mar-15-2010	30	14.2	9.1	4,960	48.4	7.9
Mar-16-2010	28	15.4	8.7	5,140	48.6	7.4
Mar-17-2010	26	17.1	8.0	4,940	47.4	6.6
Mar-18-2010	27	17.9	7.9	5,000	50.7	7.4
Mar-19-2010	31	17.5	7.5	5,020	51.5	8.7
Mar-20-2010	38	18.5	8.7	5,100	47.8	9.7
Mar-21-2010	29	18.5	9.4	5,780	57.5	9.0
Mar-22-2010	19	18.6	8.9	5,340	53.5	5.4
Mar-23-2010	18	17.7	8.7	5,420	59.8	5.7
Mar-24-2010	20	18.2	8.2	5,340	59.3	6.3
Mar-25-2010	14	17.5	8.2	5,150	56.1	4.2
Mar-26-2010	12	17.2	9.4	5,280	54.7	3.6
Mar-27-2010	12	16.6	8.4	5,570	47.3	3.1
Mar-28-2010	10	18.4	8.1	5,110	36.0	2.0
Mar-29-2010	11	18.5	8.2	4,820	35.1	2.0
Mar-30-2010	10	18.2	8.7	5,130	35.6	2.0
Mar-31-2010	10	17.1	9.3	5,390	32.8	1.7
Mean	30	15.9	8.5	5,050	49.1	8.1
Total					Total	
Acre-feet	1,850				(lbs)	251
Load						
Limitation for March 2010 (lbs)						472